



**“RADIO-DIFUZIONI CENTAR” doo,  
Podgorica**

**Finansijski iskazi za 2015. godinu  
u skladu sa računovodstvenim propisima  
Crne Gore  
i  
Izvještaj nezavisnog revizora**

**SADRŽAJ**

	<b>Strana</b>
<b>IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA</b>	1 - 2
<b>FINANSIJSKI ISKAZI</b>	
Iskaz o ukupnom rezultatu	3
Iskaz o finansijskoj poziciji	4
Iskaz o promjenama na kapitalu	5
Iskaz o tokovima gotovine	6
Statistički aneks	7
Napomene uz finansijske iskaze	8 - 21

## IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

### Osnivaču “Radio-difuzni centar” d.o.o., Podgorica

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih iskaza društva “Radio-difuzni centar” d.o.o., Podgorica (u daljem tekstu “Društvo”), koji obuhvataju iskaz o finansijskoj poziciji na dan 31. decembra 2015. godine, odgovarajući iskaz o ukupnom rezultatu, iskaz o tokovima gotovine i iskaz o promjenama na kapitalu za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomene uz finansijske iskaze. Statistički aneks predstavlja sastavni dio ovih finansijskih iskaza.

#### ***Odgovornost rukovodstva za finansijske iskaze***

Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih iskaza u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Crnoj Gori, zasnovanim na Zakonu o računovodstvu i reviziji (“Službeni list Crne Gore”, br. 69/2005, 80/2008, 73/2010 i 32/2011), kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih iskaza koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške.

#### ***Odgovornost revizora***

Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o ovim finansijskim iskazima na osnovu izvršene revizije. Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi nalažu da se pridržavamo etičkih zahtjeva i da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se, u razumnoj mjeri, uvjerimo da finansijski iskazi ne sadrže materijalno značajne pogriješne iskaze.

Revizija uključuje sprovođenje postupaka radi pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i objelodanjivanjima u finansijskim iskazima. Odabrani postupci su zasnovani na revizorskom prosuđivanju, uključujući procjenu rizika postojanja materijalno značajnih pogriješnih iskaza u finansijskim iskazima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške. Prilikom procjene rizika, revizor sagledava interne kontrole relevantne za sastavljanje i istinito prikazivanje finansijskih iskaza radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o djelotvornosti internih kontrola pravnog lica. Revizija takođe uključuje ocjenu adekvatnosti primjenjenih računovodstvenih politika i opravdanost računovodstvenih procjena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocjenu opšte prezentacije finansijskih iskaza.

Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući i da obezbjeđuju osnovu za izražavanje našeg mišljenja sa rezervom.

## IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Osnivaču "Radio-difuzni centar" d.o.o., Podgorica (Nastavak)

### *Osnove za mišljenje sa rezervom*

Nismo prisustvovali popisu zaliha iskazanih u iznosu od EUR 421,684 na dan 31. decembra 2015. godine, s obzirom na to da je popis bio izvršen prije našeg imenovanja za revizora Društva. Zbog prirode računovodstvene evidencije, nismo bili u mogućnosti da se drugim revizorskim postupcima uvjerimo u količine zaliha na dan bilansiranja.

Potraživanja Društva na dan 31. decembra 2015. godine iznose EUR 5,714,194 i uključuju potraživanja starija od godinu dana od dana dospijeca u iznosu od EUR 1,626,443. Iako je naplata ovih potraživanja neizvjesna, Društvo nije izvršilo njihovu ispravku vrijednosti. Saglasno tome, potraživanja Društva iskazana u bilansu stanja i rezultat tekuće godine su više iskazani za EUR 1,166,908. Takođe, za potraživanja u iznosu od EUR 990,254 nismo bili u mogućnosti da pribavimo nezavisne potvrde stanja, niti da alternativnim revizorskim postupcima potvrdimo realnost iskazanih potraživanja.

### *Mišljenje sa rezervom*

Po našem mišljenju, osim za potencijalne efekte koje na finansijske iskaze imaju pitanja iznijeta u Osnovama za mišljenje sa rezervom, finansijski iskazi prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijsku poziciju Društva na dan 31. decembra 2015. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja za period od 1. januara do 31. decembra 2015. godine, u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Crnoj Gori, zasnovanim na Zakonu o računovodstvu i reviziji.

Podgorica, 26. jul 2016. godine



  
Milovan Popović  
Ovlašćeni revizor

ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU

U periodu od 1. januara do 31. decembra 2015. godine


U EUR

	Napomena	2015.	2014.
<b>POSLOVNI PRIHODI</b>			
Prihodi od prodaje	5	3,975,441	3,562,026
Ostali poslovni prihodi	6	690,556	156,731
		<b>4,665,997</b>	<b>3,718,757</b>
<b>POSLOVNI RASHODI</b>			
Troškovi materijala	7	(705,373)	(699,032)
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	8	(1,533,883)	(1,543,661)
Troškovi amortizacije i rezervisanja	9	(890,335)	(774,704)
Ostali poslovni rashodi	10	(720,487)	(639,623)
		<b>(3,850,078)</b>	<b>(3,657,020)</b>
<b>POSLOVNA DOBIT</b>		<b>815,919</b>	<b>61,737</b>
Finansijski prihodi	11	44,267	42,779
Finansijski rashodi	11	(9,879)	(17,630)
<b>FINANSIJSKI REZULTAT</b>		<b>34,388</b>	<b>25,149</b>
Ostali prihodi		2,182	2,462
Ostali rashodi	12	(736,089)	(13,509)
<b>REZULTAT IZ OSTALIH AKTIVNOSTI</b>		<b>(733,907)</b>	<b>(11,047)</b>
<b>DOBIT/(GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA</b>		<b>116,400</b>	<b>75,839</b>
<b>PORESKI RASHOD PERIODA</b>		<b>30,147</b>	<b>25,698</b>
Tekući porez na dobit		22,086	-
Odloženi poreski prihodi/(rashodi)		8,061	25,698
<b>NETO (GUBITAK)/DOBIT</b>		<b>86,253</b>	<b>50,140</b>

Napomene na stranama od 8 do 21  
čine sastavni dio ovih finansijskih iskaza.


Priloženi finansijski iskazi su odobreni za izdavanje od strane Odbora direktora “RADIO-DIFUZNI CENTAR” doo Podgorica na dan 31. marta 2016. godine i potpisani su u ime rukovodstva Društva od strane:

Lice odgovorno za sastavljanje  
Finansijskih iskaza

  
Vladimir Dragović



Izvršni direktor

  
dr Kenan Hrapović

**ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI**  
**Na dan 31. decembra 2015. godine**  
**U EUR**

	<u>Napomena</u>	<u>2015.</u>	<u>2014.</u>
<b>Stalna imovina</b>			
Nematerijalna ulaganja	13	143,332	51,400
Nekretnine, postojenja i oprema	13	14,672,011	14,701,719
		<u>14,815,343</u>	<u>14,753,119</u>
<b>Obrtna sredstva</b>			
Zalihe	14	421,684	397,480
Potraživanja	15	5,714,194	5,964,622
Gotovinski ekvivalenti i gotovina	16	2,376,506	2,525,458
Porez na dodatu vrijednost i AVR	17	216,439	671,122
		<u>8,728,823</u>	<u>9,558,682</u>
<b>UKUPNA AKTIVA</b>		<u><b>23,544,166</b></u>	<u><b>24,311,801</b></u>
<b>Kapital</b>			
Osnovni kapital	18	5,943,937	5,943,937
Rezerve	19	321,795	321,795
Pozitivne revalorizacione rezerve	19	7,314,309	7,653,959
Neraspoređena dobit		1,289,077	1,211,424
		<u>14,869,118</u>	<u>15,131,115</u>
<b>Dugoročna rezervisanja i obaveze</b>			
Dugoročna rezervisanja	20	60,726	58,197
Ostale dugoročne obaveze	20	4,766,031	4,490,426
		<u>4,826,757</u>	<u>4,548,623</u>
<b>Odložene poreske obaveze</b>		<b>129,246</b>	<b>121,185</b>
<b>Kratkoročne obaveze</b>			
Kratkoročne finansijske obaveze		4	-
Obaveze iz poslovanja	21	209,440	517,532
Ostale kratkoročne obaveze i PVR	22	3,488,148	3,927,819
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda	23	-	65,527
Obaveze po osnovu poreza na dobit	24	21,453	-
		<u>3,719,045</u>	<u>4,510,878</u>
<b>UKUPNA PASIVA</b>		<u><b>23,544,166</b></u>	<u><b>24,311,801</b></u>

Napomene na stranama od 8 do 21  
 čine sastavni dio ovih finansijskih iskaza

ISKAZ O PROMJENAMA NA KAPITALU

U periodu od 1. januara do 31. decembra 2015. godine

U EUR

Opis	Osnovni kapital	Rezerve	Revalorizacione rezerve	Neraspoređena dobit	Gubitak	Ukupno
Stanje na dan 01.01.2014. godine	5,943,937	321,795	8,386,332	1,185,433	(617,809)	15,219,688
Korigovano početno stanje na dan 01.01.2014. godine	5,943,937	321,795	8,386,332	1,185,433	(617,809)	15,219,688
Neto promjene u 2014. godini	-	-	(732,373)	643,800	-	(88,573)
Stanje na dan 31.12.2014. godine	5,943,937	321,795	7,653,959	1,829,233	(617,809)	15,131,115
Efekti retroaktivne ispravke materijalno značajnih grešaka i promjena računovodstvenih politika	-	-	-	(313,785)	-	(313,785)
Korigovano početno stanje na dan 01.01.2015. godine	5,943,937	321,795	7,653,959	1,515,448	(617,809)	14,817,330
Neto promjene u 2015. godini	-	-	(339,650)	391,437	-	51,787
Stanje na dan 31.12.2015. godine	5,943,937	321,795	7,314,309	1,906,885	(617,809)	14,869,117

Napomene na stranama od 8 do 21  
čine sastavni dio ovih finansijskih iskaza

**ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE**

U periodu od 1. januara do 31. decembra 2015. godine

U EUR

	<u>2015.</u>	<u>2014.</u>
<b>TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>		
Prodaja i primljeni avansi	3,911,068	4,450,418
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	1,014,626	850,000
Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi	(1,915,695)	(2,246,208)
Odlivi po osnovu zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	(1,617,437)	(1,559,671)
Plaćene kamate	(9,879)	(21,587)
Porez na dobitak	-	(24,264)
Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	(464,703)	(392,771)
<b>Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti</b>	<b><u>917,980</u></b>	<b><u>1,055,917</u></b>
<b>TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>		
Prodaja nematerijalnih ulaganja i nekretnina, postrojenja i opreme	581	2,929
Kupovina nematerijalnih ulaganja i nekretnina, postrojenja i opreme	(1,077,218)	(562,919)
<b>Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja</b>	<b><u>(1,076,637)</u></b>	<b><u>(559,990)</u></b>
<b>TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>		
Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	17,887	42,779
Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	(8,181)	(7,102)
<b>Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>	<b><u>9,706</u></b>	<b><u>35,677</u></b>
<b>Neto priliv/(odliv) gotovine</b>	<b><u>(148,951)</u></b>	<b><u>531,604</u></b>
Gotovina na početku izvještajnog perioda	2,525,457	1,993,853
<b>Gotovina na kraju izvještajnog perioda (Napomena 16)</b>	<b><u><u>2,376,506</u></u></b>	<b><u><u>2,525,457</u></u></b>

Napomene na stranama od 8 do 21  
čine sastavni dio ovih finansijskih iskaza



STATISTIČKI ANEKS

U periodu od 1. januara do 31. decembra 2015. godine

U EUR

	<u>2015.</u>	<u>2014.</u>
Prosječan broj zaposlenih (ukupan broj zaposlenih krajem svakog mjeseca podijeljen sa brojem mjeseci)	107	108
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	3,975,441	3,562,026
Prihodi od subvencija, prihodi od dotacija i prihodi od donacija	690,556	156,731
Troškovi ostalog materijala (režijskog)	66,391	41,104
Troškovi goriva i energije	705,373	616,350
Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	1,498,954	1,507,482
Naknada troškova smještaja i ishrane na službenom putu, naknade troškova prevoza na službenom putu	15,044	13,994
Troškovi proizvodnih usluga	248,053	323,820
Troškovi transportnih usluga i troškovi usluga održavanja	187,088	181,098
Troškovi zakupnina	55,864	140,377
Troškovi sajмова i troškovi reklame i propagande	1,875	425
Troškovi neproizvodnih usluga i troškovi reprezentacije	127,916	60,325
Troškovi premija osiguranja i troškovi platnog prometa	13,642	12,758
Zalihe materijala	316,917	397,480

Napomene na stranama od 8 do 21  
čine sastavni dio ovih finansijskih iskaza

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE**

Za godinu završenu 31. decembra 2015. godine

Iznosi su iskazani u EUR, osim ukoliko nije drugačije naznačeno

---

**1. OSNIVANJE I DJELATNOST**

Društvo sa ograničenom odgovornošću “RADIO-DIFUZNI CENTAR” (u daljem tekstu “Društvo”) osnovano je Odlukom Vlade Crne Gore na sjednici od 19. februara 2009. godine („Službeni list CG“, br. 21/2009). Imovinu Društva čine pokretne i nepokretne stvari, novčana sredstva i druga imovinska prava preuzeta iz Javnog preduzeća za prenos i emitovanje radio difuznih signala d.o.o. Podgorica. Osnovni kapital društva čini kapital Javnog preduzeća za prenos i emitovanje radio difuznih signala d.o.o. Podgorica, koje je registrovano u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici pod brojem 5-0196430/009. U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima Crne Gore (“Službeni list CG”, br. 6/02, br. 17/07, br. 80/08, br. 040/10, br. 073/10, br. 036/11 i br. 040/11) Društvo je registrovalo promjenu podataka dana 30. novembra 2009. godine.

Osnivač i 100% vlasnik Društva je Vlada Crne Gore.

Osnovna djelatnost Društva su telekomunikacije: prenos govora, podataka, slike i drugih informacija kablovima, emitovanje relejima i satelitima, emitovanje radio i televizijskih programa i održavanje mreže. Društvo obavlja i druge djelatnosti koje služe osnovnoj djelatnosti.

Organi društva su Odbor direktora i Izvršni direktor. Organ upravljanja Društvom je Odbor direktora. Odbor direktora ima 5 članova koji imenuje Vlada na rok od 4 godine, a ista osoba može biti imenovana za člana Odbora direktora najviše dva puta uzastopno.

Na dan 31. decembra 2015. godine, Odbor direktora Društva čine sledeći članovi:

<b>Ime i prezime</b>	<b>Pozicija</b>
Slobodan Stanišić	Predsjednik Odbora direktora
Dalibor Medojević	Član Odbora direktora
Niko Martinović	Član Odbora direktora
Prof. dr Srđan Stanković	Član Odbora direktora
Vojislav Krivokapić	Član Odbora direktora

Na dan 31. decembra 2015. godine Društvo ima 107 zaposlenih radnika (31. decembar 2014. godine: 107 radnika).

Sjedište Društva je u Podgorici, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 130/V.

Ovi finansijski izvještaji odobreni su za izdavanje od strane Odbora direktora Društva dana 31. marta 2016. godine.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE**

Za godinu završenu 31. decembra 2015. godine

Iznosi su iskazani u EUR, osim ukoliko nije drugačije naznačeno

---

**2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA I RAČUNOVODSTVENI METOD**

**2.1. Osnove za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izvještaja**

Društvo vodi svoje računovodstvene evidencije i sastavlja finansijske izvještaje u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Crne Gore („Sl list CG”, br. 69/2005, 80/2008, 73/2010 i 32/2011) odnosno u skladu sa relevantnim odlukama koje se odnose na primjenu MRS, odnosno MSFI u Crnoj Gori (“Službeni list CG”, br. 69/2002) i u skladu sa računovodstvenim politikama Društva. Shodno tome, MRS, odnosno MSFI su prvi put primijenjeni kao osnov za sastavljanje finansijskih iskaza u Crnoj Gori počev od 1. januara 2003. godine.

Promjene u određenim MRS i MSFI, kao i izdati MSFI nisu zvanično prevedeni i objavljeni u Crnoj Gori. Društvo je izvršilo primjenu i objelodanjivanje svih standarda, odnosno izvršilo reklasifikacije i korekcije u skladu sa zahtjevima MSFI odobrenih od strane Odbora za Međunarodne računovodstvene standarde koji su u primjeni u vrijeme sastavljanja ovih finansijskih iskaza, osim standarda i tumačenja koji su objavljeni, a nisu još uvek u upotrebi.

Finansijski iskazi sastavljeni su u skladu sa konceptom istorijskog troška i načelom stalnosti poslovanja pravnog lica.

Finansijskih izvještaji Društva sastavljeni su u skladu sa računovodstvenim propisima Crne Gore i računovodstvenim politikama obrazloženim u Napomeni 3.

Iznosi u priloženim finansijskim iskazima Društva iskazani su u EUR, osim ukoliko nije drugačije naznačeno. Zvanična valuta u Crnoj Gori i izvještajna valuta Društva je Euro (EUR).

Finansijski iskazi Društva su prikazani u formatu propisanom Pravilnikom o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva i druga pravna lica (“Službeni list CG”, br. 5/2011), koji odstupa od načina prikazivanja određenih bilansnih pozicija kako to predviđa revidirani MRS 1 “Prezentacija finansijskih izvještaja”, čija je primjena obavezna za obračunske periode koji počinju na dan 1. januara 2009. godine. Shodno tome, priloženi finansijski iskazi nisu usaglašeni sa svim zahtevima MSFI i ne mogu se smatrati finansijskim iskazima prikazanim u skladu sa MSFI.

Društvo je u sastavljanju priloženih finansijskih iskaza primijenilo računovodstvene politike objelodanjene u daljem tekstu Napomene 3.

Računovodstvene politike i procjene korišćene prilikom sastavljanja ovih finansijskih iskaza su konzistentne sa računovodstvenim politikama i procjenama primijenjenim u sastavljanju godišnjih finansijskih iskaza Društva za 2014. godinu, izuzev dolje navedenih novousvojenih izmijenjenih MRS, MSFI i tumačenja standarda.

**(a) *Novi standardi, tumačenja i izmjene postojećih standarda na snazi u tekućem periodu koji još uvek nisu zvanično prevedeni i usvojeni u Crnoj Gori***

Do datuma usvajanja priloženih finansijskih iskaza, sledeći MRS, MSFI i tumačenja koja su sastavni dio standarda, kao i njihove izmjene, izdati od strane Odbora za međunarodne računovodstvene standarde, odnosno Komiteta za tumačenje međunarodnog finansijskog izvještavanja, stupili su na snagu 1. januara 2014. godine i kao takvi su primjenljivi na finansijske iskaze za 2014. godinu:

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE**

Za godinu završenu 31. decembra 2015. godine

Iznosi su iskazani u EUR, osim ukoliko nije drugačije naznačeno

---

**2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA I RAČUNOVODSTVENI METOD (Nastavak)**

**2.1. Osnove za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izvještaja (Nastavak)**

**(a) *Novi standardi, tumačenja i izmjene postojećih standarda na snazi u tekućem periodu koji još uvek nisu zvanično prevedeni i usvojeni u Crnoj Gori (Nastavak)***

- Izmjene MRS 32 “Finansijski instrumenti: prezentacija” - Prebijanje finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2014. godine);
- Izmjene MSFI 10, MSFI 12 i MRS 27 - “Investicioni entiteti” (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2014. godine);
- Izmjene MRS 36 “Umanjenje vrijednosti imovine” - Objelodanjivanja o nadoknadivom iznosu nefinansijskih sredstava (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2014. godine);
- Izmjene MRS 39 “Finansijski instrumenti: priznavanje i odmjeravanje” - Novacija derivata i nastavak računovodstva hedžinga (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2014. godine); i
- IFRIC 21 “Dažbine” (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2014. godine).

**(b) *Novi standardi, tumačenja i izmjene postojećih standarda koji nisu stupili na snagu***

Do datuma usvajanja priloženih finansijskih iskaza, sledeći MRS, MSFI i tumačenja koja su sastavni dio standarda, kao i njihove Izmjene, izdati su od strane Odbora za međunarodne računovodstvene standarde, odnosno Komiteta za tumačenje međunarodnog finansijskog izveštavanja:

- Izmjene različitih standarda (MSFI 2, MSFI 3, MSFI 8, MSFI 13, MRS 16, MRS 24 i MRS 38) koje su rezultat projekta godišnjeg unapređenja standarda, “Ciklus 2010-2012”, objavljenog od strane IASB-a u decembru 2013. godine, prvenstveno kroz otklanjanje nekonzistentnosti i pojašnjenje teksta (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. jula 2014. godine).
- Izmjene različitih standarda (MSFI 1, MSFI 3, MSFI 13 i MRS 40) koje su rezultat projekta godišnjeg unapređenja standarda, “Ciklus 2011-2013”, objavljenog od strane IASB-a u decembru 2013. godine, prvenstveno kroz otklanjanje nekonzistentnosti i pojašnjenje teksta (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. jula 2014. godine);
- Izmjene različitih standarda (MSFI 5, MSFI 7, MRS 19 i MRS 34) koje su rezultat projekta godišnjeg unapređenja standarda, “Ciklus 2012-2014”, objavljenog od strane IASB-a u septembru 2014. godine, prvenstveno kroz otklanjanje nekonzistentnosti i pojašnjenje teksta (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2016. godine);
- Izmjene MRS 19 “Primanja zaposlenih” - Definisani planovi doprinosa (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. jula 2014. godine);
- MSFI 9 “Finansijski instrumenti” (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2018. godine).
- Izmjene MSFI 11 “Zajednički aranžmani” - Računovodstveno obuhvatanje sticanja interesa u zajedničkim aranžmanima (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2016. godine);

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE**

Za godinu završenu 31. decembra 2015. godine

Iznosi su iskazani u EUR, osim ukoliko nije drugačije naznačeno

---

**2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA I RAČUNOVODSTVENI METOD (Nastavak)**

**2.1. Osnove za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izvještaja (Nastavak)**

**(b) *Novi standardi, tumačenja i Izmjene postojećih standarda koji nisu stupili na snagu (Nastavak)***

- Izmjene MRS 16 „Nekretnine, postrojenja i oprema“ i MRS 18 „Nematerijalna ulaganja“ - Pojašnjenje prihvatljivih metoda amortizacije (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2016. godine);
- MSFI 14 “Regulatorni računi razgraničenja” (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2016. godine);
- MSFI 15 “Prihodi iz ugovora sa klijentima” (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2017. godine);
- Izmjene MRS 16 „Nekretnine, postrojenja i oprema“ i MRS 41 „Poljoprivreda“ - Poljoprivreda: Zasadi kao osnovna biološka sredstva (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2016. godine);
- Izmjene MRS 27 „Pojedinačni finansijski izveštaji“ - Metod udela u pojedinačnim finansijskim izveštajima (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2016. godine);
- Izmjene MRS 28 „Ulaganja u pridružene entitete i zajedničke poduhvate“ i MSFI 10 „Konsolidovani finansijski izveštaji“ - Prodaja ili unos imovine između investitora i njegovog pridruženog entiteta ili zajedničkog poduhvata (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2016. godine).

**2.2. Korišćenje procjenjivanja**

Prezentacija finansijskih izvještaja zahtijeva od rukovodstva Društva korišćenje najboljih mogućih procjena i razumnih pretpostavki, koje imaju efekta na prezentirane vrijednosti sredstava i obaveza i objelodanjivanje potencijalnih potraživanja i obaveza na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, kao i prihoda i rashoda u toku izvještajnog perioda. Ove procjene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, a budući stvarni rezultati mogu da se razlikuju od procijenjenih iznosa.

**2.3. Nastavak poslovanja**

Društvo je u periodu od 1. januara do 31. decembra 2015. godini ostvarilo neto dobitak u iznosu od EUR 86,253 dok je na dan 31. decembra 2015. godine obrtna imovina Društva veća od njegovih kratkoročnih obaveza za EUR 5,009,778.

Rukovodstvo smatra da Društvo ima adekvatne resurse da nastavi sa poslovanjem u doglednoj budućnosti. Shodno tome, priloženi finansijski iskazi Društva su pripremljeni po načelu stalnosti poslovanja.

**2.4. Uporedni podaci**

Uporedne podatke čine finansijski iskazi Društva za 2014. godinu sastavljeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Crne Gore („Sl list CG”, br. 69/2005, 80/2008, 73/2010 i 32/2011) odnosno u skladu sa relevantnim odlukama koje se odnose na primjenu MRS, odnosno MSFI u Crnoj Gori (“Službeni list CG”, br. 69/2002), a koji su bili predmet revizije.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE**

Za godinu završenu 31. decembra 2015. godine

Iznosi su iskazani u EUR, osim ukoliko nije drugačije naznačeno

---

**3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA**

**3.1. Prihodi**

Prihodi od izvršenih usluga iskazani su po fakturnoj vrijednosti, umanjenoj za eventualno date popuste i porez na dodatu vrijednost.

Prihod se priznaje kada nema značajne neizvjesnosti u pogledu naplativosti obračunatih prihoda i mogućnosti povraćaja po osnovu reklamacije.

Prihodi se evidentiraju nakon izvršene usluge u skladu sa ugovorenim uslovima prodaje.

Prihodi iz Budžeta Republike iskazuju se u visini doznačenih sredstava ili sastavno visini nastalih troškova po primljenim sredstvima.

**3.2. Poslovni rashodi**

Poslovni rashodi uključuju sve troškove direktno vezane za izvršenje osnovne djelatnosti Društva.

**3.3. Osnovna sredstva**

Nekretnine i oprema sa stanjem na dan 31. decembra 2015. godine su iskazane po vrijednosti na osnovu procjene izvršene od strane nezavisnog ovlašćenog procjenjivača (Ekonomski fakultet u Podgorici) umanjene za ispravku vrijednosti za 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 i tekuću godinu.

Ostala novonabavljena sredstva u 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015 godini se iskazuju po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za ispravku vrijednosti.

Pod nekretninama i opremom smatraju se ona sredstva čiji je očekivani korisni vijek upotrebe duži od jedne godine.

Troškovi nastali po osnovu tekućeg održavanja nekretnina i opreme, zamjena i ugradnja sitnih rezervnih djelova i potrošnog materijala, kao i troškovi svakodnevnih popravki opreme, smatraju se rashodom perioda u kojem su nastali.

Dobici ili gubici koji se javljaju prilikom rashodovanja ili prodaje nekretnina i opreme iskazuju se u u bilansu uspjeha kao dio ostalih poslovnih prihoda ili ostalih poslovnih rashoda.

Nabavke osnovnih sredstava evidentiraju se po nabavnoj vrijednosti koju čini fakturna vrijednost nabavljenih sredstava, uvećana za sve troškove nastale do njihovog stavljanja u upotrebu.

Alat i inventar rasporedjuju se u osnovna sredstva, ako im je rok upotrebe duži od jedne godine, odnosno ako se kalkulatивно otpisuju.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE**

Za godinu završenu 31. decembra 2015. godine

Iznosi su iskazani u EUR, osim ukoliko nije drugačije naznačeno

**3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)**

**3.4. Amortizacija**

Amortizacija osnovnih sredstava obračunava se na nabavnu vrijednost proporcionalnom metodom, primjenom stopa koje se utvrđuju na osnovu od strane nezavisnog procjenjivača procijenjenog korisnog vijeka upotrebe sredstava. Za sva novonabavljena sredstva u 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015 godini amortizacija se obračunava na nabavnu vrijednost proporcionalnom metodom primjenom stopa koje se utvrđuju na osnovu procijenjenog korisnog vijeka upotrebe sredstva.

Amortizacija se obračunava počevši od narednog mjeseca za novonabavljena osnovna sredstva.

r.b.	Glavne grupe osnovnih sredstava	Stopa amortizacije u računovodstvene svrhe	Stopa amortizacije u poreske svrhe
1	Poslovne zgrade-radio difuzni objekti	1.30- 5.00%	5.00%
2	Specijalistička radio difuzna oprema	6.67-20.00%	20.00%
3	Kancelarijska oprema i namještaj	7.50 -20.00%	20.00%
4	Kompjuterska oprema	20.00-30.00%	30.00%
5	Vozila	7.67 -16.66%	20.00%

U skladu sa članom 13.stav 3 i 4 .Zakona o porezu na dobit pravnih lica amortizacija građevinskih objekata za poreske svrhe obračunava se primjenom proporcionalnog metoda, a za sva ostala osnovna sredstva primjenom degresivnog metoda.

**3.5. Zalihe**

Zalihe materijala se iskazuju po nabavnoj cijeni ili po neto ostvarivoj prodajnoj vrijednosti u zavisnosti od toga koja je niža. Nabavna vrijednost uključuje vrijednost po fakturi dobavljača, transportne i zavisne troškove nabavke. Neto ostvariva prodajna vrijednost je vrijednost po kojoj zalihe mogu biti prodane nakon umanjenja prodajne vrijednosti za troškove prodaje.

Obračun troškova izlaza zaliha sprovodi se po prosječnim nabavnim cijenama. Oštećene zalihe za koje se utvrdi da ne odgovaraju standardima se otpisuju u cjelosti.

**3.6. Potraživanja po osnovu prodaje**

Potraživanja od izvršenih usluga iskazuju se po fakturisanom vrijednosti. Ispravka vrijednosti i otpis potraživanja iz poslovnih odnosa vrši se na osnovu procjene naplativosti ovih potraživanja na teret rashoda perioda.

**3.7. Gotovina i gotovinski elementi**

Gotovina i gotovinski ekvivalenti se iskazuju po nominalnoj vrijednosti. Za potrebe sastavljanja Bilansa novčanih tokova gotovinu čine gotovina u blagajni, novčana sredstva na računu, depoziti kod banaka i ostali visoko likvidni plasmani čiji je rok dospjeća do tri mjeseca.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE**

Za godinu završenu 31. decembra 2015. godine

Iznosi su iskazani u EUR, osim ukoliko nije drugačije naznačeno

---

**3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)**

**3.8. Beneficije za zaposlene**

U skladu sa propisima koji se primjenjuju u Crnoj Gori, Društvo je u obavezi da plaća doprinose državnim fondovima kojima se obezbjeđuje socijalna sigurnost zaposlenih. Ove obaveze uključuje doprinose za zaposlene na teret poslodavca u iznosima obračunatim po stopama propisanim relevantnim zakonskim propisima. Društvo je takodje, obavezno da od bruto plata zaposlenih obustavi doprinose i da ih, u ime zaposlenih uplati tim fondovima.

Doprinosi na teret poslodavca i doprinosi na teret zaposlenih iskazuju se kao rashod perioda na koji se odnose.

Dugoročne obaveze po osnovu jubilarnih nagrada i otpremnina za odlazak u penziju su iskazane po sadašnjoj vrijednosti očekivanih budućih isplata zaposlenima sa stanjem na dan 31. decembra 2015. godine.

**3.9. Porez na dobitak**

Porez na dobitak obračunava se i plaća u skladu sa propisima Crne Gore o oporezivanju. Porez na dobitak plaća se po stopi od 9%. Osnovicu predstavlja ostvareni dobitak prikazan u zakonski propisanom bilansu uspjeha, korigovan za odredjenje rashode koji se ne priznaju, rashode koji se uskladjuju za poreske svrhe.

Poreski dobitak tekuće godine može se koristiti za pokriće gubitka iz ranijih obračunskih perioda, ali ne duže od pet godina.

Poreski efekti koji se odnose na privremene razlike izmedju osnovice po kojoj se nekretnine i oprema priznaju u poreskom bilansu i iznosa po kojoj su nekretnine i oprema iskazane u finansijskim izvještajima se iskazuju kao odložena poreska sredstva odnosno odložene poreske obaveze. Poreski efekti gubitka tekućeg perioda su iskazani kao odložena poreska sredstva koja se mogu koristiti za umanjenje poreske osnovice budućih obračunskih perioda. Kada preduzeće po osnovu oporezive privremene razlike ima odložene poreske obaveze a po drugom osnovu ima odložena poreska sredstva vrši se njihovo prebijanje.

**4. KLJUČNE RAČUNOVODSTVENE PROCJENE I PROSUĐIVANJA**

**4.2. Obezvrijeđenje nefinansijskih sredstava**

Na izveštajni dan, rukovodstvo Društva analizira vrijednosti nefinansijskih sredstava (nematerijalnih ulaganja i građevinskih objekata i opreme) prikazane u finansijskim iskazima. Ukoliko postoji indikacija da za neko sredstvo postoji obezvrijeđenje, nadoknativi iznos tog sredstva se procjenjuje kako bi se utvrdio iznos obezvrijeđenja.

Ukoliko je nadoknativi iznos nekog sredstva procijenjen kao niži od vrijednosti iskazane u finansijskim iskazima, vrijednost sredstva iskazanog u finansijskim iskazima se smanjuje do svoje nadoknative vrijednosti. Razmatranje obezvrijeđenja zahtijeva od rukovodstva subjektivno prosuđivanje u pogledu tokova gotovine, stopa rasta i diskontnih stopa za jedinice koje generišu tokove gotovine, a koje su predmet razmatranja.



**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE**

Za godinu završenu 31. decembra 2015. godine

Iznosi su iskazani u EUR, osim ukoliko nije drugačije naznačeno

**4. KLJUČNE RAČUNOVODSTVENE PROCJENE I PROSUĐIVANJA (Nastavak)**

**4.3. Obezvrijeđenje potraživanja od kupaca i ostalih potraživanja**

Društvo obračunava obezvrijeđenje sumnjivih potraživanja na osnovu procijenjenih gubitaka koji nastaju, jer dužnici nisu u mogućnosti da izvrše tražena plaćanja. U procjeni odgovarajućeg iznosa gubitka od obezvrijeđenja za sumnjiva potraživanja, Društvo se oslanja na starost potraživanja, ranije iskustvo sa otpisom, bonitet kupaca i promjene u uslovima plaćanja. Ovo zahtijeva procjene vezane za buduće ponašanje kupaca i time izazvane buduće naplate u gotovini.

Rukovodstvo vjeruje da nije potrebna dodatna ispravka vrijednosti potraživanja, iznad ispravke izvršene u ovim finansijskim iskazima.

**5. PRIHOD OD PRODAJE**

	<u>2015.</u>	<u>2014.</u>
Prihodi od ministarstva kulture	378,500	218,500
Prihodi od zakupa infrastrukture	<u>3,596,941</u>	<u>3,343,526</u>
<b>Ukupno</b>	<b><u>3,975,441</u></b>	<b><u>3,526,026</u></b>

Prihodi od državnih organa u iznosu od EUR 378,500 za godinu koja se završava 31. decembra 2015. godine se sastoje od sredstava prenijetih od strane Ministarstva kulture, sporta i medija po osnovu ugovora o usluzi prenosa signala za potrebe Javnog radio difuznog servisa i naplaćenog dijela potraživanja po osnovu Zakona o budžetu.

**6. OSTALI POSLOVNI PRIHODI**

	<u>2015.</u>	<u>2014.</u>
Prihodi od državnih dodeljivanja subvencija	651,879	120,882
Prihodi od refundacija bolovanja	27,028	32,045
Ostali prihodi	<u>11,649</u>	<u>3,804</u>
<b>Ukupno</b>	<b><u>690,556</u></b>	<b><u>156,731</u></b>

Prihodi od državnih dodjeljivanja u iznosu od EUR 651,879 predstavljaju dio od ukupno EUR 2,000,000 prenijetih po osnovu rješenja Vlade Crne Gore br: 05-2823/2 od 09. novembra 2007. godine, EUR 1,000,000 prenijetih od strane Ministarstva pomorstva, saobraćaja i telekomunikacija za uknjižbu imovine, EUR 251,022 koji se prihoduju od Ministarstva ekonomije za izgradnju novih objekata i sredstava koji se prihoduju od sredstava prenijetih za potrebe digitalizacije, kao i EUR 327,789 od subvencija za utrošenu električnu energiju u periodu paralelnog rada analognog i digitalnog sistema prenosa.

Kod priznavanja prihoda od državnih organa primijenjen je prihodovni pristup. Prema ovom pristupu državna dodjeljivanja se priznaju kao prihod na sistematskoj i objektivnoj osnovi tokom perioda koji su potrebni da se oni povežu sa pripadajućim troškovima.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE**

Za godinu završenu 31. decembra 2015. godine

Iznosi su iskazani u EUR, osim ukoliko nije drugačije naznačeno

**7. TROŠKOVI MATERIJALA I ENERGIJE**

	<u>2015.</u>	<u>2014.</u>
Trošak električne energije	494,189	516,743
Troškovi nafte i naftnih derivata	110,301	141,187
Troškovi materijala	<u>100,883</u>	<u>41,102</u>
<b>Ukupno</b>	<b><u>705,373</u></b>	<b><u>699,032</u></b>

**8. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI**

	<u>2015.</u>	<u>2014.</u>
Troškovi neto zarada	815,716	814,700
Troškovi poreza na zarade	124,854	131,425
Troškovi doprinosa na zarade na teret zaposlenog	296,975	298,766
Troškovi doprinosa na zarade na teret poslodavca	126,424	158,180
Bruto naknade za upravni odbor	31,187	26,180
Bruto naknade za ugovor o djelu	11,921	43,541
Dnevnice i putni troškovi	60,449	41,623
Troškovi pomoći	5,550	5,700
Ostale naknade	<u>60,807</u>	<u>23,546</u>
<b>Ukupno</b>	<b><u>1,533,883</u></b>	<b><u>1,543,661</u></b>

Broj zaposlenih na kraju 2015. godine bio je 107 (2014. godine 107).

**9. TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA**

	<u>2015.</u>	<u>2014.</u>
Trošak amortizacije	884,076	759,019
Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	<u>6,259</u>	<u>15,685</u>
<b>Ukupno</b>	<b><u>890,335</u></b>	<b><u>774,704</u></b>

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE**

Za godinu završenu 31. decembra 2015. godine

Iznosi su iskazani u EUR, osim ukoliko nije drugačije naznačeno

**10. OSTALI POSLOVNI RASHODI**

	<u>2015.</u>	<u>2014.</u>
Troškovi rashoda opreme i manjkova	135,625	13,509
Troškovi telefona i ostalih ptt usluga	20,055	26,004
Troškovi poreza	98,720	-
Troškovi usluga transporta	10,076	5,121
Troškovi reprezentacije	11,826	13,042
Troškovi platnog prometa	8,181	7,103
Troškovi reklame i propaganda	1,875	-
Troškovi taksi i nepriznatog pdv	58,636	89,701
Troškovi ostalih neproizvodnih usluga	116,090	47,283
Troškovi osiguranja	5,461	4,680
Troškovi zakupnine poslovnog prostora i zemljišta	55,864	140,377
Troškovi donacija i poklona	157,473	87,728
Troškovi rezervisanja za otpremnine i jubilarne nagrade	6,259	15,685
Ostali poslovni rashodi	34,346	189,390
<b>Ukupno</b>	<b><u>720,487</u></b>	<b><u>639,623</u></b>

**11. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI**

	<u>2015.</u>	<u>2014.</u>
Prihodi od kamata	44,267	42,779
Rashodi kamata	(9,879)	(17,630)
<b>Neto finansijski rashod-prihod</b>	<b><u>34,388</u></b>	<b><u>25,149</u></b>

**12. OSTALI RASHODI**

	<u>2015.</u>	<u>2014.</u>
Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja osnovnih sredstava	105,830	8,275
Rashodi po osnovu otpisa potraživanja	597,975	-
Rashod materijala	29,795	-
Drugi rashodi	2,489	5,234
<b>Ukupno</b>	<b><u>736,089</u></b>	<b><u>13,509</u></b>

Ostali rashodi se sastoje od gubitaka po osnovu rashodovanja osnovnih sredstava u iznosu od EUR 105,830, otpisa potraživanja u iznosu od EUR 597,975, rashoda materijala od EUR 29,795 i drugih rashoda u iznosu od EUR 2,488.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE**

Za godinu završenu 31. decembra 2015. godine

Iznosi su iskazani u EUR, osim ukoliko nije drugačije naznačeno

**13. STALNA IMOVINA**

	Nematerijalna imovina	Zemljište	Gradjevinski objekti	Oprema	Investicije u toku	Ukupno
<b>Početno stanje na 1. januar 2015</b>	<b>143,163</b>	<b>3,546,401</b>	<b>12,207,430</b>	<b>13,676,684</b>	<b>415,898</b>	<b>29,989,576</b>
Povećanje u toku godine	101,394	19,255	46,789	892,449	1,044,949	2,104,836
Rashod-otpis	-	-	-	(2,437,149)	(1,043,599)	(3,480,748)
<b>Krajnje stanje na 31. decembar 2015</b>	<b>244,558</b>	<b>3,565,656</b>	<b>12,254,220</b>	<b>12,131,984</b>	<b>417,247</b>	<b>28,613,665</b>
<b>Ispravka vrijednosti</b>						
<b>Početno stanje 1. januar 2015</b>	<b>91,763</b>	<b>512,864</b>	<b>5,553,342</b>	<b>9,078,489</b>	-	<b>15,236,458</b>
Amortizacija tekuće godine	9,463	-	293,489	581,124	-	884,076
Rashod za 2015. godinu	-	-	-	(2,322,211)	-	(2,322,211)
<b>Krajnje stanje na 31. decembar 2015</b>	<b>101,226</b>	<b>512,864</b>	<b>5,846,831</b>	<b>7,337,402</b>	-	<b>13,798,323</b>
<b>Vrijednost osnovnih sredstava na 31. decembar 2015</b>	<b>143,332</b>	<b>3,052,792</b>	<b>6,407,389</b>	<b>4,794,582</b>	<b>417,247</b>	<b>14,815,343</b>
<b>Vrijednost osnovnih sredstava na 31. decembar 2014</b>	<b>51,400</b>	<b>3,033,537</b>	<b>6,654,088</b>	<b>4,598,195</b>	<b>415,898</b>	<b>14,753,119</b>

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE**

Za godinu završenu 31. decembra 2015. godine

Iznosi su iskazani u EUR, osim ukoliko nije drugačije naznačeno

**14. ZALIHE**

	<u>2015.</u>	<u>2014.</u>
Pomoćni material	316,917	286,056
Zalihe goriva i maziva	<u>104,767</u>	<u>111,424</u>
<b>Ukupno</b>	<b><u>421,684</u></b>	<b><u>397,480</u></b>

**15. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA IZ POSLOVNIH ODNOSA**

	<u>2015.</u>	<u>2014.</u>
Potraživanja od kupaca (ostalih)	320,632	341,636
Potraživanja od komercijalnih emitera	1,111,686	1,303,945
Potraživanja od lokalnih emitera	206,658	211,951
Potraživanja od telekomunikacionih operatera	591,581	475,137
Potraživanja od državnih organa	3,459,229	3,598,693
Ostala potraživanja	<u>24,408</u>	<u>33,260</u>
<b>Ukupno</b>	<b><u>5,714,194</u></b>	<b><u>5,964,622</u></b>

Potraživanja od državnih organa se najvećim dijelom odnose na potraživanje u iznosu od EUR 3,450,000 za 2011, 2012 i 2013. godinu za prenos i emitovanje signala Javnog servisa Radio i televizije Crne Gore.

**16. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI**

	<u>2015.</u>	<u>2014.</u>
Blagajna	4,084	2,063
Žiro račun	1,865,520	2,007,826
Ostali gotovinski ekvivalenti	<u>506,902</u>	<u>515,569</u>
<b>Ukupno</b>	<b><u>2,376,506</u></b>	<b><u>2,525,458</u></b>

**17. POREZ NA DODATU VRIJEDNOST I AVR**

	<u>2015.</u>	<u>2014.</u>
Porez na dodatu vrijednost	-	26,380
Potraživanja za više placeni porez na dodatu vrijednost	47,463	-
Unaprijed placeni troškovi	78,313	82,512
Obračunata potraživanja	90,662	524,610
Razgraničeni porez na dodatu vrijednost	<u>-</u>	<u>37,620</u>
<b>Ukupno</b>	<b><u>216,438</u></b>	<b><u>671,122</u></b>

U poslovnim knjigama Društva vodi se potraživanje za nefakturisani prihod od Elektroprivrede Crne Gore u iznosu od EUR 90,662 za period od 01. januara 2013. godine do 31. decembra 2015. godine.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE**

Za godinu završenu 31. decembra 2015. godine

Iznosi su iskazani u EUR, osim ukoliko nije drugačije naznačeno

**18. KAPITAL**

Odlukom Vlade Crne Gore na sjednici od 19. februara 2009. godine („Službeni list CG“, br. 21/2009) osnivački kapital Društva na dan 31. decembra 2015. godine iznosi EUR 5,943,937.

**19. REVALORIZACIONE REZERVE I REZERVE**

Revalorizacione rezerve na dan 31. decembra 2015. godine iznose EUR 7,314,309 i formirane su na osnovu procjene urađene od strane ovlaštenog procjenjivača na dan 31. decembar 2007. godine.

Rezerve na dan 31. decembra 2015. godine u iznosu od EUR 321,795 nastale su prenosom ostvarene dobiti Društva u skladu sa Zaključcima Vlade Crne Gore, sa ciljem da se iskoriste za potrebe procesa digitalizacije.

**20. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE**

	<u>2015.</u>	<u>2014.</u>
Odloženo priznavanje prihoda	4,766,031	4,490,426
Rezervisanja za otpremnine i jubilarne nagrade	<u>60,726</u>	<u>58,197</u>
<b>Ukupno</b>	<b><u>4,826,757</u></b>	<b><u>4,548,623</u></b>

**Odloženo priznavanje prihoda**

Odloženo priznavanje prihoda sa stanjem na dan 31. decembra 2015. godine u iznosu od EUR 4,766,031 predstavljaju odložene prihode po osnovu sredstava u iznosu od EUR 251,022 doniranih od Ministarstva ekonomije Vlade Republike Crne Gore Društvu za nabavku telekomunikacione opreme, EUR 1,000,000 dobijenih iz Budžeta za uknjižbu imovine, EUR 2,000,000 za rekonstrukciju i izgradnju novih objekata EUR 1,050,000 za projekat DVB-T mreže, softer za radio planiranje i digitalnu kartu Crne Gore i EUR 1,594,235 donacije od EU za digitalizaciju javnog servisa i EUR 610,000 za drugu fazu digitalizacije i lokalni mux.

**21. KRATKOROČNE OBAVEZE IZ POSLOVANJA**

	<u>2015.</u>	<u>2014.</u>
Obaveze prema dobavljačima		
- u zemlji	200,967	516,534
- u inostranstvu	<u>8,473</u>	<u>998</u>
<b>Ukupno</b>	<b><u>209,440</u></b>	<b><u>517,532</u></b>

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE**

Za godinu završenu 31. decembra 2015. godine

Iznosi su iskazani u EUR, osim ukoliko nije drugačije naznačeno

**22. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE I PVR**

	<u>2015.</u>	<u>2014.</u>
Razgraniceni prihodi iz Budžeta	3,450,000	3,600,000
Razgraniceni prihodi za elek. energiju multicast	-	327,819
Obaveze za učešće u dobitku	35,098	-
Razgranicene obaveze za porez na dodatu vrijednost	<u>3,050</u>	<u>-</u>
<b>Ukupno</b>	<b><u>3,488,148</u></b>	<b><u>3,927,819</u></b>

**23. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VRIJEDNOST I OSTALIH JAVNIH PRIHODA**

	<u>2015.</u>	<u>2014.</u>
Obaveze za PDV	-	34,389
Ostale obaveze za poreze	<u>-</u>	<u>31,138</u>
<b>Ukupno</b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>65,527</u></b>

**24. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DOBIT**

	<u>2015.</u>	<u>2014.</u>
Obaveze za PDV	-	-
Ostale obaveze za poreze	<u>21,452</u>	<u>-</u>
<b>Ukupno</b>	<b><u>21,452</u></b>	<b><u>-</u></b>

**25. POTENCIJALNE OBAVEZE**

Obaveze prema Elektroprivredi Crne Gore FC Snabdijevanje su na datum bilansa neusaglašene. ECG FC Snabdijevanje u svojoj evidenciji i dalje vodi kao dug RDC-a sporni iznos od EUR 75,153 koji je u stvari dug Telekomu. Ovakvo stanje neusaglašenosti i postojanje evidentnih nepoznanica u vezi kompletnih odnosa sa EPCG može stvoriti potencijalnu obavezu RDC-u.

Takodje, s druge strane neriješeni imovinsko pravni odnosi u pogledu vlasništva nad objektima EC Lovćen i Bjelasica imaju za posledicu nepriznavanje obaveze za zakup infrastrukture od strane AD Prenosa i EPCG FC Distribucije Cetinje.

**Sudski sporovi**

Rukovodstvo Društva procjenjuje da neće nastati materijalno značajni gubici po osnovu ishoda sudskih sporova u toku.

**26. DOGAĐAJI NAKON DATUMA IZVJEŠTAJNOG PERIODA**

Nakon 31. decembra 2015. godine nije bilo događaja koji mogu imati materijalno značajan uticaj na poslovanja Društva.



## **BDO d.o.o. Podgorica**

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 106  
81000 Podgorica

Montenegro

Tel: +382 20 228 449

Fax: +382 20 228 449

[www.bdo.co.me](http://www.bdo.co.me)



BDO d.o.o. Podgorica, privredno društvo osnovano u Crnoj Gori, je članica BDO International Limited, kompanije sa ograničenom odgovornošću sa sjedištem u Velikoj Britaniji i dio je međunarodne BDO mreže firmi članica.  
BDO je brend ime za BDO mrežu i za svaku BDO firmu članicu.

BDO d.o.o. Podgorica, a limited liability company incorporated in Montenegro, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms. BDO is the brand name for the BDO network and for each of the BDO member firms.